



Dins las pesadas d'En Robèrt-Loís Stevenson del Puèi de Velai fins a Alès

Parution :
12/07/2019

Prix :
17,50 €

Auteur(s) : Sèrgi VIAULE

Résumé de l'ouvrage :

Dins aqueste raconte, l'autor nos escalcís cossí en quatorze jorns percorreguèt, dins las pesadas de Robèrt-Loís Stevenson, los 300 km que desseparan Lo Puèi de Velai d'Alès. Fa de longa l'anar-tornar entre son experiéncia pròpria de caminaire e la del viatjaire escocés complida 140 ans enlà (1878-2018). Amb dins sa pòcha l'obratge Viatge amb un ase per Cevenas, Sèrgi Viaule torna trevar dralhas e sendarèls de Velai, Gavaudan e Cevenas. O fa amb estrambòrd, poesia e, quand ne vira, umor. Nos ofrís una òda a la gaug de meditar sus la plaça de l'uman dins la natura. Aquel libre encantarà los qu'an ja traulhat lo sendarèl Stevenson e, solide, balharà enveja de se lançar a los qu'o an pas encara fach.

Dans ce récit l'auteur nous raconte comment, en quatorze jours, il a parcouru, sur les traces de R.-L. Stevenson, les 300 km qui séparent Le Puy en Velay d'Alès. Il y fait la comparaison entre sa propre expérience de randonneur et celle du voyageur écossais, effectuée 140 ans plus tôt (1878-2018). Avec en poche l'ouvrage *Voyage avec un âne dans les Cévennes*, il revient hanter les sentiers du Velay, du Gévaudan et des Cévennes. Il le fait avec enthousiasme, poésie et souvent humour. Se faisant, il nous offre une ode à la joie pour méditer sur la place de l'humain dans la nature. Cet ouvrage enchanta ceux qui ont déjà parcouru le chemin Stevenson et donnera certainement l'idée à ceux qui ne l'ont pas encore tenté, d'y aller *cheminer*...

L'auteur :

*Conegut per sos romans e novèlas, Sèrgi Viaule, nascut en 1950 en país d'Albigés, es tanben un contaire de tria. Sa lenga, rica e plegadissa, li permet de descrire amb gaubi paisatges e sentits. Aqueste obratge es tirat de la meteissa vena que Barrutlada en Irlanda e en Gallas, paregut en 2015 dins aquesta meteissa colleccion. Connu pour ses romans et recueils de nouvelles en occitan, Sèrgi Viaule, né en 1950 en pays albigeois, est aussi un conteur d'une grande sensibilité. Sa langue, à la fois riche et souple, lui permet de décrire avec précision paysages et émotions. Cet ouvrage est de la même veine que *Barrutlada en Irlanda e en Gallas*, paru en 2015 dans cette même collection.*

Argumentaire de vente :

L'ouvrage paraît simultanément avec celui de la traduction en occitan de *Voyage avec un âne dans les Cévennes* de Stevenson. L'occasion d'un parallèle passionnant, à 140 ans d'intervalle, et dans la langue du pays d'Oc.

Informations Techniques :

Code EDR : AVL294

Format : 15x21 cm

Nbre de pages : 172

Poids : 245 g

Epaisseur : 12 mm

Illustré : en NB & COULEUR

Langue : occitan (languedocien)

Rayon librairie : REGIONALISME / LITTERATURE

Dilicom : 4029 / 3640

ISBN : 9782824009971

